

STANDARDIZOVANI INFORMACIONI LIST

1. Vrsta usluge	DEVIZNI RAČUN		
2. Naziv i adresa banke	NAŠA BANKA A.D. BANJA LUKA, Ul. Ivana Franje Jukića br. 1. Banja Luka		
3. Datum važenja	Važi od 04.08.2025.godine		
4. Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja			
➤ Devizni račun je račun koji Banka otvara u stranoj valuti (EURO i ostale valute) namjenjen fizičkim licima za primanje uplata po osnovu primanja (plata, penzija, invalidnina i sl.) iz inostranstva, polog sredstava i obavljanje isplata do iznosa raspoloživih sredstava u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima. ➤ Devizni račun glasi na ime, a mogu ga otvoriti punoljetna fizička lica i maloljetna fizička lica uz zakonskog zastupnika ili staratelja. ➤ Otvaranje i gašenje deviznog računa se ne naplaćuje. ➤ Banka će Korisniku dostavljati izvod o stanju i promjenama na računu na mjesečnom nivou na način za koji se Korisnik opredjeli u Zahtjevu. ➤ Ostali detaljniji uslovi navedeni su u Opštim uslovima poslovanja.			
5. Trajanje ugovora			
Ugovor o otvaranju i vođenju deviznog računa fizičkog lica se zaključuje na neodređeno vrijeme			
6. Visina i promjenljivost nominalne kamatne stope			
Visina nominalne kamatne (NKS) je 0% na godišnjem nivou. Kamatna stopa je fiksna.			
7. Efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji korisnik mora da plati, odnosno koji treba da mu se isplati (sa reprezentativnim primjerom)			
Efektivna kamatna stopa (EKS) je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi (NKS).			
8. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima dospijevaju (mjesečno, tromjesečno i drugo)			
Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.			
9. Naknade i troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije uplata i povlačenja sredstava, izuzev ako to otvaranje računa nije samo ponuđena opcija, zajedno sa troškovima korištenja određenog sredstva otplate, kako za transakcije plaćanja tako i za povlačenja sredstava, te sve druge naknade i troškove koji proizilaze iz ugovora uz određenje da li su fiksni ili promjenljivi i uslovi pod kojima se mogu mijenjati			
Sve naknade navedene u ovom članu su fiksne. U slučaju izmjena ovih naknada, Banka će informisati Korisnika u zakonskom predviđenom roku, odnosno dva mjeseca prije planirane izmjene. Naknade za održavanje (vođenje) i korištenje deviznog računa prikazan je u tabeli:			
1.	Mjesečno održavanje (vođenje) računa u stranoj valuti/DEVIZNI RAČUN		
1.1	Domaća fiz. Lica/REZIDENTI	1,95 KM	
1.2	Strana fiz. lica/NEREZIDENTI	9,78 KM	
1.3	Gašenje/zatvaranje računa	bez naknade	
Napomena: Loro i nostro doznake iskazane u protivvrijednosti KM prema kursnoj listi važećoj na dan 01.02.2025.godine.			
2.	Priliv, loro doznaka	Pojedinačne uplate	Zbirne uplate
1	do 50 KM	0,30% min. 10 KM max. 1.000 KM	3,00 KM
2	50,01 KM - 100,00 KM		5,00 KM
3	100,01 - 200 KM		8,00 KM
	200,01 - 2500 KM		15,00 KM
4	priliv u EUR valuti od 2.500,01 KM i više		0,30% min. 15 KM max. 500 KM
5	priliv u ne-EUR valuti od 2.500,01 KM i više		0,30% min. 15 KM max. 500 KM
3.	Međunarodni kliring		
3.1	Priliv putem međunarodnog kliringa, Srbija	bez naknade	
4.	Prenosi/plaćanje, nostro doznake	0,55% min. 30 KM max. 3.000 KM	
5.	Prenosi/plaćanje, nostro doznake, Međunarodni kliring, Srbija	0,30% min. 10 KM max. 1.000 KM	
6	SWIFT troškovi		
6.1	Troškovi SWIFTa (+ nostro doznake)	10,00 KM	
7.	Devizni transferi u zemlji		

7.1	Na devizni račun ili štedni ulog istog fizičkog lica u drugoj domaćoj banci- rezidenti	Kao Nostro doznake tačke: 4. i 5.
7.2	Na devizni račun ili štedni ulog istog fizičkog lica u drugoj domaćoj banci- nerezidenti	Kao Nostro doznake tačke: 4. i 5.
Ukoliko klijent ne posjeduje valutu u kojoj se izvršava transfer, pored naknade za transfer naplaćuje se naknada za konverziju/prodaju u skladu sa Odlukom za bankarske usluge za fizička lica		
8.	Ostale naknade po poslovima sa inostranstvom	
8.1	Zahtjev za hitnu doznaku	bez naknade
10. Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora		
Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.		
11. Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom, naročito kad je zaključenje takvog ugovora obavezno radi dobijanja usluge prema uslovima iz oglasa		
Korisnik nema obavezu zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom.		
12. Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza		
Banka će na sve dospjele neizmirene obaveze obračunavati zateznu kamatu obračunatu po 0,03% dnevno, odnosno po godišnjoj stopi od 10,95 %. Visina zatezne kamatne stope određena je Zakonom o visini zatezne kamate i ista je podložna promjeni u skladu sa promjenama Zakona o visini zatezne kamate ili drugih propisa koji regulišu visinu stope zatezne kamate.		
13. Upozorenje u vezi sa posljedicama propuštanja i izmirenja obaveza		
Korisnik je obavezan da izmiruje svoje obaveze prema Banci, proistekle korištenjem usluge deviznog računa. U suprotnom Banka ima pravo da raskine ugovor, uz obavještanje korisnika u skladu sa važećim propisima.		
14. Po potrebi, instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza		
Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.		
15. Pravo korisnika na odustajanje od ugovora, uslove i način odustajanja, kao i visinu troškova u vezi s tim		
Korisnik može da raskine Ugovor podnošenjem pisanog zahtjeva Banci najmanje sedam (7) dana unaprijed, bez dodatnih troškova.		
16. Iznos naknade za prijevremeni povrat		
Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.		
17. Pravo korisnika da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu		
Korisnik ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora radi razmatranja izvan prostorija Banke. Uslovi navedeni u kopiji nacrtu ugovora važe 15 dana od dana preuzimanja istog. Banka zadržava pravo da nacrt ugovora ne stavi na uvid Korisniku za kojeg je u pregovaračkoj fazi ocijenila da ne ispunjava uslove Banke za zaključenje istog.		
18. Pravo korisnika da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti besplatno dobije obavještenje o rezultatima uvida u baze podataka		
Ne primjenjuje se za ovu vrstu proizvoda.		
19. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi		
Uslovi navedeni u ponudi važe 15 dana od dana preuzimanja standardizovanog informacionog lista.		
20. Uslovi polaganja novčanog depozita kod banke, ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i mogućnost i uslovi zatvaranja kredita novčanim depozitom		
Polaganje novčanog depozita nije uslov za odobravanje ove vrste proizvoda.		
21. Ostale informacije o proizvodu		
Sve ostale informacije o proizvodu date su u Opštim uslovima poslovanja.		